



Broj: S1 2 K 006135 11 Ko
Sarajevo, 05.07.2011. godine

U IME BOSNE I HERCEGOVINE

Sud Bosne i Hercegovine, sudija za prethodno saslušanje Tatjana Kosović, uz učestvovanje stručnog saradnika Ivane Petković, u krivičnom predmetu protiv optuženog S.D., zbog krivičnog djela Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), sve u vezi sa članom 31. KZ BiH (pomaganje) povodom optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj: T20 O KT 0000589 10 od 10.06.2011. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, u prisustvu tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Kajmaković Diane, optuženog S.D. i njegovog branioca F.B., advokata iz Tuzle, dana 05.07.2011. godine donio je i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi:

S.D., zvan "S.", sin ... i majke ..., rođene ..., rođen ... godine u S., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, po zanimanju saobraćajni tehničar, živi u vanbračnoj zajednici, nema djece, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, nastanjen u S., osuđivan, nalazi se u pritvoru po Rješenju suda broj: S1 2 K 006087 11 Ko od 20.06.2011. godine, a koji pritvor može trajati do 16.06.2014. godine, odnosno do izricanja prvostepene presude,

K R I V J E

Što je:

1. Nakon što je organizator zločinačke organizacije iz njemu poznatih razloga i njemu poznatih motiva odlučio da liši života M.M. iz Republike C.G., dogovorio se sa S.D., sa I.K., sa sada pokojnim R.M., te još jednim licem, koji su pristali da uz njegovo rukovođenje i po njegovim naredbama radi pribavljanja imovinske koristi-novčanog iznosa koji će im on isplatiti, izvršavaju sve radnje koje budu dogovorili, da zajedno pripreme, a potom liše života M.M., pa su u toku decembra 2009. godine, te januara i februara 2010. godine organizator, S.D., I.K. i R.M. tajno pratili M.M., prikupili informacije o mjestu gdje stanuje, prikupili informacije o osobama sa kojima stanuje, sve sa ciljem da bi mogli planirati mjesto i način na koji će lišiti života M.M., pa su tako utvrdili da M.M. živi u kući na adresi u opštini H. sa svojom nevjenčanom suprugom L.S.C. te sa još dva lica, pa su nakon ovih pripremni radnji organizator, S.D. te I.K.

vrbovali pomenuta dva lica koji su pristali da zajedno sa njima radi pribavljanja imovinske koristi – novčanog iznosa koji će im organizaor isplatiti, izvršavaju sve radnje koje budu dogovorili, da pripreme i liše života M.M., pa su organizator, S.D., I.K., R.M. te još tri lica, međusobno dogovorili da će lišiti života M.M. zajedno sa nevjenčanom suprugom L.S.C., za koju su znali da je u visokom stepenu trudnoće, u kući na adresi ..., pri čemu su dva lica, iz njima poznatih razloga insistirali da liše života i L.S.C., nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu, u noći od 01/02.03.2010. godine lišili života M.M. i L.S.C. tako da su: Dva lica u noćnim satima napustili kuću u kojoj su ostali da spavaju M.M. i L.S.C. pa je jedan od njih radi alibija, sa svojom djevojkom otišao u S. dok je drugi sa svojom djevojkom otišao u kafić T. u H., sastao se sa S.D. i I.K. te predao ključeve kuće S.D., koje je S.D. predao organizatoru, nakon čega su S.D., I.C. i jedno lice u kafiću T., a drugo lice u S. čekali da organizator, R.M. i njima poznato lice liše života M.M. i L.S.C., nakon čega su organizator, R.M. i njima poznato lice zajedno lišili života M.M. i L.S.C. tako da su u vozilu marke „Mercedes“ tip ML, reg. A-...-E-... dovezli se na adresu općina H., nakon čega je R.M. ostao u vozilu te čekao i osmatrao, dok su optuženi organizator i njemu poznato lice dobijenim ključem otključali ulazna vrata na kući, ušli u kuću, došli do prostorija u kojima su zatekli M.M. i L.S.C., pa je jedan od njih, iz vatrenog oružja marke „Heckler & Cohe“ kalibra 9 mm, pucao u tijela M.M. i L.S.C. i ispucao zasigurno 19 hitaca od kojih su M.M. i L.S.C. zadobili višestruke smrtonosne povrede, tako da je M.M. zadobio: dvije prostrelne rane u predjelu glave, dvije prostrelne i tri ustrelne rane u predjelu grudnog koša i jednu ustrelnu ranu u predjelu grudnog koša i trbuha koja završava u debelom mesu od kojih su povrede glave i grudnog koša kod M.M. uzrokovale trenutnu smrt, dok je L.S.C. zadobila: jednu prostrelnu ranu u predjelu glave, tri prostrelne rane i jednu ustrelnu ranu u predjelu grudnog koša od kojih su povrede glave i grudnog koša kod L.S.C. izazvale trenutnu smrt L.S.C. i fetusa, pa su nakon izvršenih radnji sa mjesta izvršenja, istim vozilom sa kojim su došli, zajedno pobjegli u S. nakon čega je organizator obavijestio S.D. i I.K. da su M.M. i L.S.C. lišeni života, pa su potom S.D. i I.K. otišli na adresu ..., te su iz kuće u kojoj su M.M. i L.S.C. lišeni života iznijeli njihova tijela, utovarili tijela u M.M. vozilo marke „Pasat“ NN oznaka Savezne Republike Nj., u tom vozilu prebacili tijela u vikend naselje Š., te vozilo sa tijelima sakrili u šumi nedaleko od vikendice S.D., a zatim su obavijestili lica koja su im predala ključ da su M.M. i L.S.C. lišeni života i da su njihova tijela iznešena iz kuće, pa su isti otišli u kuću, zaključali kuću i otputovali na neko vrijeme u Republiku C.G. dok su se istovremeno u S. sastali S.D. i I.K. sa organizatorom koji je I.K. predao odjevne predmete koji su korišteni prilikom lišavanja života M.M. i L.S.C. koje je I.K. spalio u peći za centralno grijanje u svojoj kući, nakon čega su po prethodnom planu i dogovoru narednog dana S.D., I.K. i R.M. zajedno zakopali tijela M.M. i L.S.C. u raku koju su iskopali u šumi nedaleko od vikendice S.D. i tijela posuli tzv. živim krečom, a zatim M.M. vozilo vratili u dvorište kuće na adresi ..., nakon čega je narednog dana organizator izvršio kontrolu na mjestu gdje su tijela zakopana i utvrdio da su tijela zakopana na maloj dubini i da postoji

opasnost da ih pronađu divlje životinje ili da zbog nagiba zemljišta usljed vode isplivaju na površinu i tako budu otkrivena, te je naredio da se tijela premjeste i ponovo zakopaju na veću dubinu pa su S.D., I.K. i R.M. iskopali mrtva tijela M.M. i L.S.C. i ponovo ih zakopali na većoj dubini, u raku koju su iskopali nedaleko od prethodne i ponovo posuli tzv. živim krečom, nakon čega su se, po prethodnom planu i dogovoru dva lica koja su im obezbijedila ključ nakon nekoliko dana vratili u S. pa su uklonili sve tragove koji su nastali u kući u kojoj su M.M. i L.S.C. lišeni života i u M.M. vozilu koje je korišteno prilikom prebacivanja njihovih tijela tako da su: izbacili i spalili namještaj i druge predmete na kojima su se nalazili inkriminirajući tragovi, iz vozila izbacili i zapalili sjedala i druge dijelove na kojima su se mogli pronaći tragovi tijela koja su prevožena i potom temeljno očistili kuću i vozilo od tragova krvi te sanirali oštećenja nastala u kući prilikom lišavanja života M.M. i L.S.C. i u potpunosti okrecili sve prostorije u kojima je bilo tragova, pri čemu su prilikom uklanjanja tragova u kući pronašli čahure i zrna koja potiču od oružja koje je upotrijebljeno koje nisu uništili već su ih sakrili i zadržali s ciljem da bi ih mogli upotrijebiti kao sredstvo ucjene prema drugim osobama koje su učestvovala u lišavanju života M.M. i L.S.C. radi pribavljanja imovinske koristi, nakon čega su isti lica na dan Č... u Z. pokušali od M.T. naplatiti navodni dug prema M.M., predstavljajući se M.T. da ih je poslao M.M., iako su znali da je M.M. ubijen, da bi i 01.06.2011. god. pokušali naplatiti nagradu od porodica M.T. i A.V. koje su porodice obećale za informacije koje bi omogućile pronalaženje nestalih M.T. i A.V. pri čemu su kao informacije ponudili čahure koje su sačuvali pa je tako otkriveno da su M.M. i L.S.C. ubijeni, nakon čega su njihova tijela pronađena tek nakon što se Tužilaštvu BiH obratio I.K., u potpunosti otkrio izvršenje krivičnog djela i izvršioce i pokazao Tužilaštvu BiH gdje se nalaze sakrivena tijela M.M. i L.S.C. pa je opisano djelo nakon otkrivanja s obzirom na način i sve okolnosti izvršenja djela, izazvalo veliku uznemirenost, strah i nesigurnosti među građanima Bosne i Hercegovine, i koje s obzirom na način i sve okolnosti izvršenja djela svojom organizacijom i svojim posljedicama nadilazi granice entiteta u BiH i međunarodne granice BiH (tačka 8 optužnice)

2. Nakon što je organizator zločinačke organizacije iz njemu poznatih razloga i njemu poznatih motiva odlučio da će usmrtniti M.T. iz Republike H., dogovorio se sa S.D., R.M. i njima poznatom licu, koji su pristali da uz njegovo rukovođenje i po njegovoj naredbi, radi pribavljanja imovinske koristi – novčanog iznosa koji će im isti isplatiti, izvršavaju sve radnje koje budu dogovorili, da zajedno organizuju i da zajedno liše života M.T., nakon čega su po prethodnom dogovoru u toku marta 2010. godine pripremali se da liše života M.T., tako da su organizator i S.D. dogovorili sastanak sa M.T. s ciljem da bi razgovarali o međusobnim i zajedničkim poslovima i sa ciljem da bi zadobili povjerenje M.T. u pošteno i zajedničko poslovanje, pa su po prethodnom dogovoru, neutvrđenog datuma u martu 2010. godine, u S., sastali se sa M.T. i drugim njima poznatim osobama, te razgovarali o međusobnim i zajedničkim poslovima i dogovorili se sa M.T. da se ponovo sastanu s ciljem da se dogovore

i da završe njima poznati zajednički posao, nakon čega je po prethodnom dogovoru M.T. obavijestio organizatora da će doći u Sarajevo zajedno sa A.W., da se dogovore i da završe njima poznati zajednički posao, nakon čega su organizator, S.D., R.M. i njima poznato lice međusobno dogovorili da će na tom sastanku lišiti života M.T. zajedno sa A.W., da će nakon lišavanja života M.T. i A.W. zakopati na tajnoj lokaciji, da će uništiti sve tragove koji nastanu prilikom lišavanja života M.T. i A.W. i prilikom zakopavanja njihovih tijela i da će uništiti sve dokaze čiji bi pronalazak mogao doprinijeti otkrivanju krivičnog djela i njihovoj inkriminaciji, pa je po prethodnom dogovoru S.D. prihvatio da pronade i osigura prostor u kome će lišiti života M.T. i A.W., dok su po prethodnom dogovoru organizator, R.M. i njima poznato lice prihvatili da će zajedno usmrtniti M.T. i A.W., nakon čega su po prethodnom planu i dogovoru u noći 25. i 26. marta 2010. godine lišili života M.T. i A.W., tako da je S.D. po prethodnom planu i dogovoru u posljedipodnevnim satima 25. marta 2010. godine iznajmio na korištenje kuću u naselju B. u S., ne otkrivajući vlasniku kuće stvarne razloge zbog kojih mu je kuća potrebna, nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu S.D. i R.M. otišli u iznajmljenu kuću u koju je R.M. donio oružje sa kojim će usmrtniti M.T. i A.W., sa kojim su organizator i njemu poznato lice od ranije raspolagali, pa je S.D. obavijestio organizatora da su spremni i da čekaju u iznajmljenoj kući, nakon čega su se organizator i njemu poznato lice u večernjim satima 25. marta 2010. godine sastali se sa M.T. i A.W., pa su isti zajedno sa M.T. otišli u iznajmljenu kuću, dok je A.W., nedaleko od iznajmljene kuće, ostao u vozilu marke "P.", švicarskih nacionalnih i registarskih oznaka A...-...-Z sa kojim su došli u S. i čekao da M.T. završi sastanak sa organizatorom, nakon čega su se po prethodnom dogovoru u kući izvjesno vrijeme družili i međusobno razgovarali organizator, S.D., R.M., M.T. i njima poznato lice pa je organizator, predstavljajući se dobrim domaćinom otišao i pozvao A.W. da im se pridruži, što je A.W. prihvatio ne sumnjajući u njegove namjere, pa je zajedno sa organizatorom došao u iznajmljenu kuću, te su nastavili sa zajedničkim druženjem i razgovorom, nakon čega je, njima poznato lice iz pištolja marke Škorpion sa prigušivačem kalibra 7,65 mm, kojeg mu je u jednom trenutku dodao R.M., ispucao tri hica u grudi A.W. od kojih je A.W. zadobio smrtonosne povrede: dvije prostrelne i jednu ustrelnu ranu u grudi, koje su kod A.W. uzrokovale trenutnu smrt, nakon čega su organizator, S.D., R.M. i njima poznato lice, po prethodnom dogovoru i planu, nastavili da razgovaraju sa M.T., koji je vidjevši šta se dogodilo, u strahu prihvatio i nastavio razgovor i postupao po naredbama organizatora i njemu poznatog lica, pa je nakon izvjesnog vremena po prethodnom dogovoru i planu pomenuto lice, iz istog oružja ispucao dva hica u glavu M.T. i još jedan hitac u glavu A.W., od kojih je M.T. zadobio smrtnosne povrede i to: jednu prostrelnu ranu glave i jedno okružnuće glave, koje su kod M.T. izazvale trenutnu smrt, nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu organizator, S.D., R.M. i njima poznato lice zajedno napustili iznajmljenu kuću u kojoj su zaključali mrtva tijela M.T. i A.W. i vozilo P. odvezli i parkirali na javnom parkiralištu u blizini bolnice ..., nakon čega su se, po prethodnom dogovoru i planu, sastali u iznajmljenom stanu

u naselju C., pa su međusobno dogovorili da mrtva tijela M.T. i A.W. zakopaju na tajnoj lokaciji, da u kući unište sve tragove koji su nastali prilikom lišavanja života M.T. i A.W. i da unište sve dokaze, čiji bi pronalazak mogao doprinijeti otkrivanju krivičnog djela i njihovoj inkriminaciji, pa su po prethodnom dogovoru S.D. i R.M. prihvatili da će u iznajmljenoj kući, ukloniti i uništiti sve tragove koji su nastali prilikom lišavanja života M.T. i A.W. i da će pripremiti mrtva tijela za prebacivanje iz iznajmljene kuće na mjesto gdje će ih zakopati, pa su po prethodnom dogovoru organizator, S.D. i R.M. prihvatili da će pribaviti sredstva za prebacivanje mrtvih tijela M.T. i A.W. do mjesta gdje će ih zakopati, da će pronaći tajnu lokaciju i iskopati raku u koju će zakopati mrtva tijela M.T. i A.W., pa su po prethodnom dogovoru organizator i njemu poznato lice prihvatili da će angažovati osobe koje će im pomoći da prebace i zakopaju tijela M.T. i A.W. na tajnoj lokaciji, nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu dana 26. i 27. marta 2010. godine u iznajmljenoj kući na B. uklonili i uništili sve tragove koji su nastali prilikom lišavanja života M.T. i A.W., pripremili mrtva tijela M.T. i A.W. za prebacivanje na tajnu lokaciju, uništili dokaze čiji bi pronalazak mogao doprinijeti otkrivanju krivičnog djela i njihovoj inkriminaciji, pribavili sredstva za prebacivanje mrtvih tijela na tajnu lokaciju, iskopali raku za zakopavanje mrtvih tijela i angažovali osobe koje će im pomoći da prebace i zakopaju mrtva tijela M.T. i A.W. na tajnu lokaciju, tako da su: S.D. i R.M. po prethodnom dogovoru i planu dana 26.03.2010. godine pribavili alat, sredstva za čišćenje i vreće za spavanje, pa je R.M. u toku dana u iznajmljenoj kući očistio i uklonio tragove krvi koji su nastali prilikom lišavanja života M.T. i A.W., pronašao i uklonio čahure i zrna koja potiču od oružja koje je upotrijebljeno za usmrćivanje M.T. i A.W. koje je bacio u šaht za odvođenje oborinskih voda nedaleko od iznajmljene kuće i upakovao tijela M.T. i A.W. u vreće za spavanje, tako da su organizator, S.D. i R.M. po prethodnom dogovoru i planu dana 27.03.2010. godine pronašli tajnu lokaciju za zakopavanje tijela M.T. i A.W., pa je R.M. u toku dana iskopao raku u koju će zakopati tijela na tajnoj lokaciji u šumi iznad sela R., tako da su organizator i S.D. po prethodnom dogovoru i planu dana 27.03.2010. godine pribavili vozilo marke O. registarskih oznaka R. I., AH ..., t. nacionalnih oznaka radi prebacivanja alata i drugog potrebnog materijala do lokacije za zakopavanje tijela M.T. i A.W. i vozilo A., radi prebacivanja mrtvih tijela na tajnu lokaciju i tako da su organizator i njemu poznato lice po prethodnom dogovoru i planu dana 27.03.2010. godine angažovali osobe koje će im pomoći da prebace i zakopaju mrtva tijela M.T. i A.W. na tajnoj lokaciji, pa je organizator angažovao njemu poznatu osobu da pomogne prilikom utovaranja mrtvih tijela iz iznajmljene kuće u vozilo, koja osoba je pristala da izvrši sve radnje po naredbi organizatora i S.D., dok je njima poznato lice angažovao još dva lica da pomognu prilikom prebacivanja mrtvih tijela M.T. i A.W. i da pomognu prilikom zakopavanja tijela M.T. i A.W., što su isti prihvatili radi pribavljanja imovinske koristi – novčanog iznosa koji će im isplatiti on i organizator, te su pristali da izvrše sve radnje koje im naredi osoba koja ih je angažovala, nakon čega su se: organizator, S.D., R.M. i tri njima poznata lica po prethodnom dogovoru i planu u večernjim satima dana

27.03.2010. godine sastali u stanu na C., pa su se međusobno dogovorili da tijela M.T. i A.W. prebace na tajnu lokaciju i zakopaju u pripremljenu grobnicu nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu mrtva tijela M.T. i A.W. prebacili na tajnu lokaciju i zakopali u pripremljenu grobnicu na tajnoj lokaciji, tako da su: S.D. i R.M. zajedno sa još jednom osobom koju je angažovao organizator, mrtva tijela M.T. i A.W. iz iznajmljene kuće u kojoj su usmrćeni prebacili i utovarili u vozilo marke A., pa je R.M. tijela M.T. i A.W. prebacio na tajnu lokaciju, dok su organizator u vozilu marke A. E-...-J-..., te dva lica u vozilu marke M. reg.oznaka A...-E-..., pratili i osiguravali prebacivanje mrtvih tijela do tajne lokacije, nakon čega su R.M. i dva lica po prethodnom dogovoru i planu mrtva tijela zakopali u pripremljenu grobnicu i mrtva tijela prije zakopavanja posuli tzv. živim krečom, nakon čega su se vratili u S. i prilikom povratka u naselju I. ostavili i zapalili vozilo A., nakon čega je organizator dana 28.03.2010. godine izvršio kontrolu na mjestu gdje su tijela zakopana i utvrdio da su tijela zakopana na maloj dubini i da su tijela pronašle i trgale divlje životinje, pa je naredio da se tijela zakopaju na veću dubinu, nakon čega su po prethodnom dogovoru i planu R.M. i još tri lica, po naredbi organizatora dana 29.03.2010. godine otišli na mjesto gdje su zakopana tijela M.T. i A.W., pa su R.M. i jedno lice po naredbi drugog lica na raku nabacali zemlje i drveća, da bi raku bolje zaštitili od divljih zvijeri, nakon čega su se vratili u S. i prilikom povratka u naselju I., nedaleko od „R.m.“ u rijeku B. bacili alat i čizme koje su koristili prilikom izvršavanja opisanih radnji, nakon čega su se : organizator, S.D., R.M. i tri njima poznata lica po prethodnom dogovoru i planu razišli u uvjerenju da su se u potpunosti zaštitili od otkrivanja djela i u uvjerenju da djelo neće nikad biti otkriveno, pa tako dva lica nisu prijavili izvršeno djelo iako su znali da su organizator i R.M. izvršili djelo za koje se može izreći kazna zatvora 3(tri) godine i teža kazna u vrijeme neposredno nakon izvršenja što bi doprinijelo otkrivanju djela, nakon čega su obitelji M.T. i A.W. prijavile nestanak M.T. i A.W. iz razloga što se nakon 25.03.2010. godine nisu javljali svojim obiteljima, nakon čega izvršenje ovog krivičnog djela i izvršiooci ovog krivičnog djela nisu otkriveni sve dok u toku istrage S.D. nije u potpunosti otkrio izvršenje krivičnog djela, izvršioce krivičnog djela i pokazao gdje se nalaze zakopana mrtva tijela M.T. i A.W., pa je opisano djelo nakon otkrivanja, s obzirom na način i sve okolnosti izvršenja djela, izazvalo veliku uznemirenost, strah i nesigurnost među građanima Bosne i Hercegovine i koje s obzirom na način i sve okolnosti izvršenja djela svojom organizacijom i svojim posljedicama nadilazi granice Entiteta u BiH i Međunarodne granice BiH (tačka 9 optužnice)

Dakle, da je

a) Radnjama opisanim u tački 1 presude (tačka 8 optužnice) postao pripadnikom organizovane grupe ljudi, koja je zajedničkim djelovanjem pripadnika grupe organizovala i lišila života dvije osobe na svirep- okrutan i podmukao način, pa je kao pripadnik organizovane grupe zajedno sa organizatorom organizovao i sa drugim

osobama pripremao izvršenje krivičnog djela, zajedno sa organizatorom organizovao i sa drugim osobama uništavao tragove izvršenja krivičnog djela i tako na odlučan način pomaganjem doprinio uspješnom djelovanju organizovane grupe i kao pripadnik organizovane grupe i za sebe pribavio imovinsku korist u neutvrđenom iznosu.

b) Radnjama opisanim u tački 2 presude (tačka 9 optužnice) postao pripadnikom organizovane grupe ljudi, koja je zajedničkim djelovanjem pripadnika grupe organizovala i lišila života dvije osobe na svirep- okrutan i podmukao način, pa je kao pripadnik organizovane grupe zajedno sa organizatorom organizovao i sa drugim osobama pripremao izvršenje krivičnog djela, zajedno sa organizatorom organizovao i sa drugim osobama uništavao tragove izvršenja krivičnog djela i tako na odlučan način pomaganjem doprinio uspješnom djelovanju organizovane grupe i kao pripadnik organizovane grupe i za sebe pribavio imovinsku korist u neutvrđenom iznosu.

Čime je deseto- optuženi S.D., počinio krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelima

- **ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 33 KZ F BiH(tačka 1 presude)**
- **ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 33 KZ F BiH(tačka 2 presude)**

Pa ga Sud, primjenom citiranih članova, te na osnovu 39. i 42. KZ BiH u vezi sa članom 48. KZ BiH

OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA

Na osnovu člana 56. KZ BiH u izrečenu zatvorsku kaznu optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru, počev od 17.03.2011. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 188. stav 1., a u vezi sa članom 186. stav 2. ZKP-a BiH optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka čiji će iznos sud utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju relevantnih podataka.

O b r a z l o ž e n j e

1. Optužba

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, optužnicom broj: T20 O KT 0000589 10 od 10.06.2011. godine, optužilo je S.D., za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom zločinačka organizacija iz člana 342. stav 2. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koja optužnica je potvrđena 16.06.2011. godine.

Na ročištu o razmatranju sporazuma o priznanju krivnje dana 05.07.2011. godine, Tužilaštvo BiH je preciziralo činjenični opis krivičnog djela, koji je sud prihvatio, a ni odbrana nije imala primjedbi na izvršeno preciziranje činjeničnog opisa.

2. Sporazum o priznanju krivnje

Dana 10.06.2011. godine, optuženi S.D. sa svojim braniocem i tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, su zaključili sporazum o priznanju krivice, po kojem sporazumu optuženi priznaje krivicu za djelo koje mu je stavljeno na teret i prihvata da mu se za isto izrekne kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, te se obavezuje da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima.

3. Razmatranje sporazuma o priznanju krivnje

Sud je, predmetni sporazum, razmotrio u smislu člana 231. ZKP BiH, te isti prihvatio na ročištu održanom dana 05.07.2011. godine. Navedeni sporazum Sud je prihvatio nakon što je utvrdio da je do zaključenja istog došlo dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, da je optuženi upoznat sa mogućim posljedicama zaključenja sporazuma o priznanju krivice, uključujući i posljedice vezane za imovinskopravni zahtjev i troškove krivičnog postupka, te nakon što je Sud utvrdio da postoji dovoljno dokaza o krivici optuženog.

Naime, optuženi je pred sudom potpuno i nedvosmisleno izjavio da se osjeća krivim za djelo koje mu je optužnicom stavljeno na teret, izvršeno na način i u vrijeme navedeno u optužnici, naglašavajući da u vrijeme zaključenja sporazuma kao i u vrijeme razmatranja sporazuma o priznanju krivice potpuno svjesno, svojom voljom, dao izjavu o priznanju krivice. Sve navedeno, te izgled i ponašanje optuženog na predmetnom ročištu, doveli su Sud do uvjerenja da nema nikakve sumnje u pogledu slobodno izražene volje optuženog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice. Prilikom odlučivanja, Sud je ocijenio da je optuženi razumio da se sporazumom odriče prava na suđenje i da ne može uložiti žalbu na krivičnopravnu sankciju, koju

će sud izreći u skladu sa zaključenim sporazumom. Uz to, optuženi je pregovarao o krivici sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, u prisustvu svog branioca, tako da je imao adekvatnu pravnu pomoć. Pored toga, optuženi je nedvosmisleno potvrdio da je upoznat sa svim zakonskim posljedicama zaključenja sporazuma, koje pravne posljedice su mu i od strane Suda neposredno predočene.

4. Relevantno pravo

Član 250.stav 2 Krivični zakon Bosne i Hercegovine

„ Ko kao pripadnik zločinačke organizacije učini krivično djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna , ako za pojedino krivično djelo nije propisana teža kazna , kaznit će se zatvorom najmanje pet godina. „

Član 166.stav 2. tačka a) Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

„ Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora , kazniti će se :

a) ko drugog usmrti na okrutan ili podmukao način ; „

Član 33. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

- (1) „ Ko drugom s umišljajem pomogne u učinjenju krivičnog djela, kazniti će se kao da ga je sam učinio, a može se i blaže kazniti.
- (2) Kao pomaganje u učinjenju krivičnog djela smatra se naročito:davanje savjeta ili uputa kako da se učini krivično djelo, stavljanje na raspolaganje učinitelju sredstava za učinjenje krivičnog djela, uklanjanje prepreka za učinjenje krivičnog djela, te unaprijed obećano prikrivanje krivičnog djela, učinitelja, sredstava kojima je krivično djelo učinjeno, tragova krivičnog djela ili predmeta pribavljenim krivičnim djelom.“

5. Razmatranje i ocjena dokaza

Da je optuženi zaista kriv za radnje i djelo koje priznaje, po ocjeni suda, proizilazi, ne samo iz njegovog priznanja, nego i iz dokaza dostavljenih uz optužnicu, a na koje odbrana nije imala prigovora. Ovakvu ocjenu o krivici, Sud zasniva na dostavljenoj materijalnoj dokumentaciji u koju je izvršio uvid, i to na Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. od 11.11.2010. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. od 12.11.2010. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. od 23.11.2011. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. 26.11.2011. godine,Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. od 29.03.2011. godine Fco.Zapisnik o saslušanju svjedoka I.K. od 15.04.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.Z. od 19.04.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.K. od 10.02.2010.godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.H. od 19.11.2010. godine,

Zapisnik o saslušanju svjedoka E.N. od 19.11.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedok E.A. od 12.07.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka I.S. od 18.11.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.Z. od 19.11.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.M. od 19.07.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka R.M. od 30.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka H.M. od 30.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka S.M. od 23.12.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.M. od 27.12.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.M. od 30.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.B. od 11.05.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.T. od 28.06.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka I.B. od 09.12.2010. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka F.A. od 09.12.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka G.K. od 21.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.B. od 27.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.G. od 25.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.K. od 25.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.K. od 31.03.2011. godine sa fotodokumentacijom –prepoznavanje lica od strane E.K., Zapisnik o saslušanju svjedoka F.P. od 06.04.2011. godine, sa fotodokumentacijom broj:16-13/1-7-33/11-Prepoznavanje lica na osnovu fotografija, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.T. od 20.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.F. od 20.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka S.K. od 20.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.M. od 06.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.H. od 04.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.A. od 25.02.2011. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka S.D. od 27.01.2011. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka S.D. od 28.01.2011. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka S.D. od 15.02.2011. godine, Fco. Zapisnik o saslušanju svjedoka S.D. od 01.04.2011. godine, Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Državne agencije za istrage i zaštitu Pov.br.17-02/3-04-1-383/06-KU-15/07 od 21.09.2010. godine, Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Federalne uprave policije (Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo) broj: 09-13/5-2-KU-137/10/NĆ od 02.06.2010. godine, Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Državne agencije za istrage i zaštitu Pov.br.16-02/3-04-1-383/06-KU-15/07-17/11 od 10.05.2011. godine, Zapisnik o uviđaju Federalne uprave policije broj: 13/5-2-22/10 od 02.06.2010. godine uz popratni akt broj: 09-13/5-2-04-3-1946/10 od 04.06.2010. godine, Službeni izvještaj Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14/5-98 od 04.06.2010. godine, Zapisnik o dopuni uviđaja Federalne uprave policije broj: 13/5-2-27/10 od 08.06.2010. godine, Nalaz vještačenja tragova biološkog materijala Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 09-14/1-2-04-5-2923 od 04.07.2010. godine uz popratni akt broj: 09-14/1-2-04-5-2923/10 od 04.07.2010. godine, Naredba za ekshumaciju Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 K 007847 Kpp 16 od 21.09.2010. godine Izvještaj o kriminalističko-tehničkoj pretrazi lica mjesta Odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku, MUP-a Kantona Sarajevo broj: K.U.1645/10 od 21.09.2010. godine Fotodokumentacija MUP-a Kantona Sarajevo broj: K.U.1645/10 od 22.09.2010. godine, Zapisnik o izvršenoj ekshumaciji Federalna uprava policije broj:13/5-2-81/10 od 22.09.2010. godine, Zapisnik o izvršenoj obdukciji Federalne uprave policije broj:13/05-2-206/10 od 28.09.2010. godine, Obdukcioni zapisnik

Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu broj: 176/2010 od 27.09.2010.godine, Obdukcioni zapisnik Instituta za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu broj: 177/2010 od 27.09.2010.godine Službeni izvještaj Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14-5-264/10 od 01.10.2010.godine Fotodokumentacija obdukcije i uzimanje uzoraka za identifikaciju NN leševa Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14/5-264/10 od 01.10.2010.godine Zapisnik o dobrovoljnoj predaji biološkog materijala od svjedoka R.M, H. i M. Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0005341 10 od 30.09.2010.godine Službena zabilješka Federalne uprave policije broj: 13/5-2-290/10 od 04.10.2010.godine uz Potvrde o dobrovoljnoj predaji briseva bukalne sluznice broj: 13/5-2-71/10, 13/5-2-72/10 13/5-2-73/10 od 30.09.2010.godine, te tri Zapisnika o uzimanju brisa bukalne sluznice od H.M., R.M. i M.M. od 30.09.2010. Službeni izvještaj Federalne uprave policije uz fotodokumentaciju broj: 14/5-265/10 od 05.10.2010.godine, DNA analiza spornih i nespornih uzoraka Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu od 07.12.2010.godine Zapisnik o utvrđivanju identiteta leša Sektora Kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo broj: 02/2-2-1/10 od 23.12.2010.godine Dopis MUP-a Kantona Sarajevo broj: 02/2-2-1-04-1-15031/10 od 29.12.2010.godine uz Zapisnik o utvrđivanju identiteta leša broj:02/2-2-1/10 od 23.12.2010.godine, Potvrda o smrti M.M. Instituta za sudsku medicinu od 24.12.2010.godine, Dopis Ministarstva vanjskih poslova BiH broj: 08/3-32-07-2-12450/10 od 13.10.2010.godine sa prilogom Verbalne note Ambasade Bolivije u Italiji broj: EBIT-CDI 52.10.10. od 12.10.2010.godine (na engleskom jeziku), zahtjev za informacije o smrti bolivijske državljanke Ambasade BiH u Austriji upućen Ministarstvu inostranih poslova BiH broj: 103-03-2912-1/10 od 13.10.2010.godine, Dopis Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ministarstvu pravde BiH- zahtjev za dostavljanje molbe za međunarodnu pravnu pomoć uz Informaciju o smrti državljanke Bolivije Ambasadi Bolivije u Rimu putem Ambasade BiH u Rimu broj: T09 0 KT 0005341 10 od 27.10.2010.godine Dopis Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –dostava dokaza broj: T09 0 KT 0005341 10 od 14.04.2011.godine uz dopis Ministarstva pravde BiH – odgovor na međunarodnu pravnu pomoć broj: 07-14-5-11896/10 od 11.04.2011.godine, dopis Ministarstva vanjskih poslova BiH Minsitarstvu pravde BiH broj: 08/3-32-13-1-12450/10 od 07.04.2011.godine, Verbalna nota Ambasade Bolivije u Rimu (na talijanskom jeziku) od 18.03.2011.godine i dokumentaciju na talijanskom jeziku i španskom jeziku, Prevod dokumenata sa talijanskog jezika – Verbalna nota od 18.03.2011.godine uz naredbu za prevod stalnom sudskom tumaču za talijanski jezik, prevod dokumenata sa španskog jezika – dopis Vrhovnog izbornog suda u Boliviji od 03.12.2010.godine upućen Generalnom direktoru za konzularne poslove i Ministarstvu vanjskih poslova Bolivije uz Izvještaj broj: 111/2010-OJII-DNRC od 02.12.2010.godine, dopis Državnog tužilaštva, Instituta za forenzička istraživanja od 21.02.2011.godine upućen Tužitelju za posebne slučajeve, Stručno mišljenje laboratorija za forenzičku genetiku, Instituta za forenzička istraživanja od 21.02.2011.godine, izjava majke L.S.C.;, gđa. A..T.S.S. Naredba Tužilaštva BiH za DNK analizu od 19.04.2011. godine Nalaz i mišljenje –DNK

analiza Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 20.04.2011.godine uz FCO DNA analize spornih i nespornih uzoraka KCUS od 07.12.2010.godine Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 13/5-2-74/10 od 04.10.2010.godine Federalne uprave policije Službeni izvještaj Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14/5-272/10 od 04.10.2010.godine uz fotodokumentaciju Fotodokumentacija uviđaja izvršenog dana 22.10.2010.godine sačinjena od strane Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14/5-285/10 od 25.10.2010. godine Službeni izvještaj Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: 14/5-285/10 od 25.10.2010.godine uz skicu lica mjesta od 25.10.2010.godine Dopis Federalne uprave policije broj: 09-14/1-3-04-5-2923/10 od 03.11.2010.godine uz nalaz vještačenja broj: 09-14/1-3-04-5-2923/10 od 03.11.2010.godine , sa prilogom-odjeca Dopis Federalne uprave policije broj: 09-14/1-4-04-5-2923/10 od 05.01.2011.godine uz Obavijest broj 09-14/1-4-04-5-2923/10 od 05.01.2011.godine, grafički prikaz i daktiloskopski materijal Komparacija DNA profila-mišljenje Centra za forenziku i podršku Federalne uprave policije broj: „Tajno br.14-150“ od 21.12.2010.godine uz popratni akt Federalne uprave policije broj: 09-13/5-2-04-3-1946/10 od 24.12.2010.godine Službeni izvještaj, Federalne Uprave Policije broj:14/5-285/10 od 25.10.2010. godine, Službena zabilješka Federalne Uprave policije broj:13/5-2-314/10 od 28.10.2010. godine, Zapisnik o uviđaju, Federalna Uprava Policije broj:13/5-2-45/10 od 09.11.2010. godine Zapisnik o uviđaju, Federalna Uprava Policije broj:13/5-2-46/10 od 09.11.2010. godine Službeno Izvješće, Federalna Uprava Policije broj:14/5-296/10 od 17.11.2010.godine Skica Lica Mjesta, Federalna Uprava Policije broj:14/5-296/10 od 17.11.2010. godine Fotodokumentacija, Federalna Uprava Policije broj:14/5-91 od 01.06.2010. godine, Službeno Izvješće, Federalna Uprava Policije broj:14/5-296/10 od 17.11.2010. godine Zapisnik o uviđaju, Federalne Uprave Policije broj:13/5-2-6/11 od 07.01.2011. godine Službeni izvještaj, Federalne Uprave Policije broj:14/5-3/11 od 07.01.2011. godine, sa fotodokumentacijom i skicom lica mjesta koji su sastavni dio izvještaja Skica kuće u naselju T. Opština K. dobijeni od Federalne Uprave Policije broj:14/5-3/11 od 07.01.2011.godine Službeni izvještaj Federalne Uprave Policije broj:14/5-97 od 04.06.2010. godine Zapisnik o uviđaju Federalne Uprave Policije broj:13/5-2-21 od 02.06.2010. godine Službeni izvještaj Federalne Uprave Policije broj:14/5-99 od 03.06.2010. godine Balističko vještačenje Federalne Uprave Policije broj:09-14/1-3-04-5-2923/10 od 16.06.2010. godine Balističko vještačenje Federalne Uprave Policije broj:09-14/1-3-04-5-2923/10 od 20-01.2011. godine Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Federalne Uprave Policije broj:13/5-2-40-/10 od 01.06.2010. godine Očitavanje podataka sa mobilnih telefonskih aparata i SIM karzica od Federalne Uprave Policije broj:09-14/4-04-5-2923 od 28.06.2010. godine Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 13/5-2-81/10 od 18.11.2010. godine, Federalne uprave policije Naredba za vještačenje digitalnog dvogleda broj:T20 0 KT 0000 589 10 od 01.12.2010. godine, Očitavanje podataka iz digitalnog dvogleda ,Federalna Uprava Policije broj:09-14/4-142 od 08.12.2010. godine Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, Federalne Uprava Policije broj:13/5-2-88/10 od 23.12.2010. godine, sa prilogom-dvogled Naredba Tužilaštva BiH za pretresanje mobilnog telefona i sim

kartice od 26.05.2011. godine Nalaz vještaka S.B. broj: TBiH-kt-6/11 od 31.05.2011. godine, sa prilogom (mobilni telefon Nokia privremeno predat od strane S.M.) Službeni izvještaj, Federalna Uprava Policije broj:14/5-342/10 od 29.12.2010. godine, Fotodokumentacija je sastavni dio ovog izvještaja Kopije novinskih članaka pronađeni vršenjem pretresa kuće Z.T. Pozivi iz policije, prigovori i slični akti na Njemačkom jeziku koji se odnose na M.M, pronađeni vršenjem pretresa kuće Z.T. Zapisnik o prijemu usmene prijave oštećene T.T, broj 13/5-2-15/10 od 09.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-134/10 od 09.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-141/10 od 12.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-180/10 od 18.05.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-200/10 od 01.06.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-210/10 od 07.06.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-211/10 od 07.06.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-327/10 od 29.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka T.T. broj 13/5-2-94/11 od 28.03.2011. godine uz službenu zabilješku broj 13/5-2-100/11 od 30.03.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka L.T. broj 02/3-1-3.2- od 06.05.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka L.T. broj 13/5-2-198/10 od 31.05.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka L.T. broj 13/5-2-201/10 od 01.06.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka L.T. broj 13/5-2-3/11 od 04.01.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka L.T. broj 13/5-2-82/10 od 16.03.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.L. broj 13/5-2-135/10 od 09.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.L. broj 13/5-2-140/10 od 12.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.L. broj 13/5-2-328/10 od 29.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.L. broj 17-14/1-5-131/10 od 01.10.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka S.T. broj 13/5-2-40 od 23.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka H.S. broj 13/5-2-2/11 od 04.01.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.S. broj 13/5-2-231/10 od 05.07.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.Š. broj 13/5-2-332/10 od 06.10.2010. godine uz 2 x fotografije, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.M. broj 17-02/5-3/10-EOI od 24.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka K.Dž. broj 17-02/5-02/10-EOI od 23.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.B. broj 17-02/3-55/10-EOI od 22.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka S.C. broj 17-02/3-54/10-EOI od 22.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka Đ.M. od 12.01.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.F. broj 16-14/1-3-54/11 od 26.05.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka N.B. broj 16-02/3-6/11 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka N.B. broj 16-02/3-8/11 od 04.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka N.B. broj 16-02/3-15/11 od 14.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.Dž. broj 16-02/3-7/11 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.Dž. broj 16-02/3-16/11 od 14.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.S. broj 16-02/3-10/11 od 04.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka N.A. broj 16-02/3-9/11 od 04.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.K. broj 16-02/3-11/11 od 07.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka E.D. broj 16-02/3-22/11 od 20.03.2011. godine, uz 15 x fotografije, Akt Državne agencije za istrage i zaštitu uz jedan DVD video i

audio zapis iskaza E.D. broj 16-02/3-04-1-383/06 od 22.03.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.S. broj 13/5-2-324/10 od 27.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka D.S. broj 13/5-2-322/10 od 27.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.Z. broj 16-02/3-13/11 od 07.02.2011. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta A.Z. broj 16-02/3-2/11 od 07.02.2011. godine, sa računom Zapisnik o saslušanju svjedoka M.F. broj 16-02/3-12/11 od 07.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka K.K. broj 13/5-2-17/11 od 08.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka S.A. broj 13/5-2-15/11 od 08.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka A.H. broj 13/5-2-17/11 od 08.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.S. broj 13/5-2-18/11 od 09.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.S. broj 13/5-2-30/11 od 16.02.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.P. broj 16-02/3-39/10 od 07.04.2011. godine, uz zapisnik o prepoznavanju lica sa fotografija broj 16-02/3-04-1-383/06-50/11 od 07.04.2011. godine, Foto-dokumentacija Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-13/1-7-39/11 od 28.04.2011. godine i datumom fotografisanja 07.04.2011. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka M.Č. broj 17-14/1-5-126/10 od 29.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka D.N. broj 17-14/1-5-125/10 od 28.09.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka J.B. broj 13/5-2-338/10 od 11.10.2010. godine, Zapisnik o ispitivanju svjedoka M.S. poslovni broj 24-KIR-679/11 od 21. veljače 2011. godine uz optužnicu Županijsko državnog odvjetništva u Zagrebu broj K-DO-148/10 od 9. rujna 2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka D.V. broj 02/3-2/10 od 10.04.2010. godine, Zapisnik o saslušanju svjedoka R.J. broj 16-02/3-60/11 od 24.05.2011. godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog S.D. od 01.04.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog S.D. od 15.02.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog S.D. a od 22.02.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.P. od 11.04.2011.godine, uz fco fotografije 8 x, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.P. od 15.04.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.P. od 04.05.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.R. od 15.04.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.R. od 18.04.2011.godine, Fco. Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog D.R. od 28.04.2011.godine, uz fco. članak iz Dnevnog avaza od 29. marta 2010. godine, Izvještaj o izvršenim krivičnim djelima FMUP FUP Sarajevo broj: 09-13/5-2-KU-23/11 MH od 24.03.2011. godine, Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu SIPA-e Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-KU-15/07-13/11 od 01.03.2011. godine, Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu SIPA-e Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-KU-15/07-16/11 od 20.04.2011. godine, Dopuna izvještaja o počinjenom krivičnom djelu SIPA-e Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-KU-15/07-14/11 od 21.03.2011. godine, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta SIPA-e broj 17-02/3-383/06 od 29.12.2010. godine, Izvještaj o kriminalističko-tehničkoj pretrazi lica mjesta MUP Sarajevo broj K.U.2379/10 od 29.12.2010. godine, uz CD upakovan u bijelu kovertu, Naredba Suda BiH broj Sl 2 K 002720 10 Krn (X-KRN-10/1070) od 28.12.2010. godine, Zapisnik o izvršenoj ekshumaciji FMUP FUP Sarajevo broj 13/5-2-96/10 od 30.12.2010. godine, Fotodokumentacija MUP Sarajevo broj K.U.2379 od 06.01.2010. godine, Crtež lica mjesta MUP Sarajevo broj K.U.2379/10

od 29.12.2010. godine, Zapisnik o ekshumaciji Univerziteta u Sarajevu od 29.12.2010. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 30.12.2010. godine, Zapisnik o izvršenoj obdukciji FMUP FUP Sarajevo broj 13/5-2-3/11 od 05.01.2011. godine, Obdukcioni zapisnik Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju broj 001/2011 od 04.01.2011. godine, Obdukcioni zapisnik Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju broj 002/2011 od 04.01.2011. godine, uz zapisnik o ekshumaciji od 29.12.2010. godine, Službeni izvještaj FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-2/11 od 05.01.2011. godine, uz fotofokumentaciju brisa bukalne sluznice broj 14/5-21/11 od 04.01.2011. godine i 1 CD-R, Nlaz Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, sudskog vještaka dr. R.K. broj 0533-3537 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o utvrđivanju identiteta leša FMUP FUM Sarajevo broj 13/5-2-21/11 od 03.03.2011. godine, Zapisnik o utvrđivanju identiteta leša FMUP FUM Sarajevo broj 13/5-2-20/11 od 03.03.2011. godine, Potvrda o smrti Instituta za sudsku medicinu Sarajevo M.T. broj 29/97 od 03.03.2011. godine, Potvrda o smrti Instituta za sudsku medicinu Sarajevo A.W. broj 29/97 od 03.03.2011. godine, Službeni izvještaj FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-6/11 od 11.01.2011. godine, uz video snimak broj 14/5-6/11 od 04.01.2011. godine i Fotodokumentaciju broj 14/5-6/11 od 11.01.2011. godine i 1 CD, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 16.05.2011. godine, Zapisnik o pretrazi lica mjesta SIPA-e broj 16-02/3-04-1-383/06 od 19.04.2011. godine, Fotodokumentacija pokazivanja lica mjesta SIPA-e broj 16-02/8-04-1-35/11 od 04.05.2011. godine, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta broj 16-02/3-04-1-383/06-62/11 od 26.04.2011. godine, uz fotodokumentaciju 16-02/8-4-1-38/11 od 12.05.2011. godine i fotodokumentacija broj 16-02/8-4-1-39/11 od 12.05.2011. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 21.04.2011. godine, Obdukcioni zapisnik Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za forenzičku medicinu i forenzičku toksikologiju broj 001-002/2011 od 25.04.2011. godine, Službena zabilješka MUP Sarajevo broj 02/2.5-32/10 od 01.06.2010. godine, uz CD upakovan u bijelu kovertu, Izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama SIPA-e Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-18/11 od 08.02.2011. godine, Potvrda SIPA-e broj 16-02/3-1/11 od 01.02.2011. godine, Potvrda SIPA-e broj 16-02/3-1/11 od 02.02.2011. godine, Službeni izvještaj FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-46/11 od 03.02.2011. godine, uz fotodokumentaciju i skicu lica mjesta broj 14/5-46/11 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o uviđaju SIPA-e broj Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-2/11 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o uviđaju SIPA-e broj Pov.br. 16-02/3-383/06 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o uviđaju F MUP FUP Sarajevo broj 13/5-2-5/11 od 10.02.2011. godine, Službena zabilješka SIPA-e broj 16-08/3-05/11 od 03.02.2011. godine, Zapisnik o uviđaju SIPA-e broj Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-3/11 od 04.02.2011. godine, Službeni izvještaj FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-48/11 od 07.02.2011. godine, Fotodokumentacija FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-48/11 od 07.02.2011. godine, Službena zabilješka SIPA-e broj 16-02/7-18/11 od 07.02.2011. godine, Skica lica mjesta FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-48/11 od 07.02.2011. godine, Fotodokumentacija MUP Sarajevo broj O.R.270/11 od 14.02.2011. godine, uz 1 CD, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta ubistva SIPA-e broj 16-02/3-383/06 od

02.02.2011. godine, Službena zabilješka MUP Sarajevo Prva policijska uprava broj 02/4-1-3.1-148/11 od 19.04.2011. godine, Službena zabilješka broj 02/4-1-2-1507/11 od 19.04.2011. godine, Službena zabilješka 02/4-1-2-1506/11 od 18.04.2011. godine, Zapisnik o pokazivanju lica mjesta SIPA-e Pov.br. 16-02/3-04-1-383/06-46/11 od 04.04.2011. godine, Fotodokumentacija SIPA-e broj 16-02/8-04-1-31/11 od 01.04.2011. godine, Naredba Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 134018 10 Kpp od 06.04.2010. godine, Dopis FMUP FUP Sarajevo broj 09-13/5-2-04-3-1946/10 od 18.05.2010. godine uz službenu zabilješku broj 02/4-1-3.2-SL/10 od 05.05.2010. godine, Službenu zabilješku broj 13/5-2-174/10 od 17.05.2010. godine, fco. Naredba Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 134018 10 Kpp od 28.04.2010. godine, Zapisnik o pretresanju stana, drugih prostorija i pokretnih stvari MUP I PU broj 02/4-1-3.2-24/10 od 05.05.2010. godine i Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj 02/4-1-3.2-63/10 od 05.05.2010. godine, Izvještaj o kriminalističko-tehničkoj pretrazi lica mjesta MUP Sarajevo broj K.U.674/10 od 07.04.2010. godine, uz Fotodokumentaciju broj K.U.674/10 od 08.04.2010. godine, Naredba Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0002982 10 od 13.04.2010. godine, Izvještaj o očitavanju podataka mobilnog telefona „Nokia“ FMUP FUP broj 09-14/4-05-5-2273 od 20.05.2010. godine koji je pronađen u pmv Porše, uz mobilni aparat, Nalaz i mišljenje tragova balističkog porijekla FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-04-5-2030 od 12.05.2010. godine, Nalaz i mišljenje tragova biološkog porijekla FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-5-1946/10 od 26.05.2010. godine, Akt FMUP FUP Sarajevo broj 09-13/5-2-206/10 od 13.07.2010. godine, uz Nalaz i mišljenje DNA profila FMUP FUP Sarajevo broj Tajno-14/87 od 06.07.2010. godine, Akt FMUP FUP Sarajevo broj 09-13/5-2-04-3-1946/10 od 22.04.2010. godine, uz Potvrdu o dobrovoljnoj predaji predmeta broj 13/5-2-25/10 od 16.04.2010. godine, Zapisnik o dobrovoljnoj predaji predmeta broj 13/5-2-45/10 od 16.04.2010. godine, Potvrda o dobrovoljnoj predaji predmeta broj 13/5-2-24/10 od 16.04.2010. godine, Zapisnik o dobrovoljnoj predaji mobilnog telefona broj 13/5-2-43/10 od 16.04.2010. godine, Izvještaj o očitavanju podataka sa mobilnih telefona FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/4-04-5-2459 od 21.05.2010. godine, uz 2 mobilna telefona, Službena zabilješka FMUP FUP Sarajevo broj 13/5-2-133 od 15.04.2010. godine, uz fotografije i 2 CD-a, Akt SIPA-e broj 17-02/3-04-1-383/06 od 06.05.2011. godine uz Zahtjev za prikupljanje informacija broj T20 0 KT 0000 589 10 od 25.04.2011. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj 16-02/3-19/11 od 29.04.2011. godine, račun za dan 29.03.2011. godine i lista dnevnog prometa na dan 29.03.2010. godine od strane društva d.o.o. H.P. S. i Službena zabilješka broj 16-02/3-65/11 od 29.04.2011. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta SIPA-e broj 16-03/3-4-11 od 22.02.2011. godine, Službena zabilješka SIPA-e broj 16-02/3-21/11 od 25.02.2011. godine, Izvještaj SIPA-e broj 16-02/3-04-1-383/06-24/11 od 28.02.2011. godine, Službena zabilješka SIPA-e broj 16-02/3-22/11 od 23.02.2011. godine, Naredba Tužilaštva broj T20 0 KT 0000 589 10 od 28.12.2010. godine, Naredba Tužilaštva broj T20 0 KT 0000 589 10 od 03.02.2011. godine, Nalaz i mišljenje FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-1-04-5-14 od 21.02.2011. godine, Naredba Tužilaštva broj T20 0 KT 0000 589 10 od 07.01.2011. godine, Nalaz i mišljenje FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-3-04-5-

13/11 od 14.01.2011. godine, uz municiju 33 komada, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 12.01.2011. godine, Izvještaj po postupanju FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-5-14/11 od 27.01.2011. godine, Izvještaj o postupanju FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-5-14/11 od 31.01.2011 godine, uz službeni izvještaj FMUP FUP broj 14/5-34/11 od 26.01.2011. godine, Fotodokumentacija broj 14/5-34/11 od 26.01.2011. godine i jedan optički medij, Nalaz i mišljenje mehanoskopskog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-3-04-5-4983/10 od 11. oktobra 2010. godine, Nalaz i mišljenje FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-1-04-5-4983/10 od 18.10.2010. godine, Nalaz i mišljenje biološkog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-5-4983/10 od 19.10.2010. godine, Izvještaj o postupanju FMUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-5-14/11 od 31.01.2011 godine, uz službeni izvještaj FMUP FUP broj 14/5-35/11 od 26.01.2011. godine, Fotodokumentacija FMUP FUP Sarajevo broj 14/5-35/11 od 26.01.2011. godine i jedan optički medij, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 10.11.2010. godine, Zapisnik o uviđaju FMUP Sarajevo broj 13/5-2-2/11 od 13.01.2011. godine, Službeni izvještaj FMUP Sarajevo broj 14/5-31/11 od 24.01.2011. godine, uz Fotodokumentaciju broj 14/5-31/11 od 24.01.2011. godine i jedan optički medij, Nalaz i mišljenje kemijskog vještačenja FMUP Sarajevo broj 09-14/1-1-04-5-4983 od 30.11.2010. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 04.01.2011. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 05.01.2011. godine, Nalaz i mišljenje hemijskog vještačenja broj: 10-15/2-04-5-14 od 08.06.2011. godine, Nalaz i mišljenje balističkog i mehanoskopskog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-3-04-5-13/11 od 12.01.2011. godine, Nalaz i mišljenje balističkog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-3-04-5-13/11 od 08.02.2011. godine, Nalaz i mišljenje biološkog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-3-4983/10 od 19.01.2011. godine, Nalaz i mišljenje biološkog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-2-04-3-4983/10 od 26.01.2011. godine, Naredba Suda BiH broj S1 2 K 002720 10 Krn (veza broj X-KRN-10/1070 od 25.02.2011. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 04.02.2011. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 11.03.2011. godine, Naredba Tužilaštva BiH broj T20 0 KT 0000 589 10 od 11.03.2011. godine, Nalaz i mišljenje kemijskog vještačenja FMUP FUP Sarajevo broj 09-14/1-1-04-5-13 od 18.03.2011. godine opis suda broj:T 20 0 KT 0000 589 10 – Naredba za analitičko vještačenje listinga odlazno- dolaznih poziva I sadržaja sms poruka co. Federalna Uprava Policije broj:09-13/5-2-04-3-1946/10- Nestanak lica M.T. i A.W., Zahtjev za izdavanje naredbe za dostavu listinga odlazno-dolaznih poziva I sadržaja sms poruka za telefonske brojeve i IMEI brojeva općinski sud Sarajevo- Naredba BH telekomu, HT eronetu, I Mtelu dostava identifikacionih podataka o vlasnicima MTEL broj.1-02-CT-762-4/10- dopis +13 strana HT Mostar DJ. Br.D-2546-2/10- Dostava podataka+ 4 strane listinga+ specifikacija usluga 4 strane BH telekom, Pov. broj:07.4-9.23-591/3-10 B. E - tool-ticketing i podatci MSISDN:Pošiljaoca broj:38761620151- Detaljan izvještaj za period od 09.05.-03.06.2010. godine MSISDN :Pošiljaoca broj:38762756251- Detaljni izvještaj za period od 09.05-03.06.2010. godine BH Telekom Pov. Broj:07.4-9.23-591/4-10 B.E. –predmet:Toll-ticketing I podatci Državna agencija za istrage i zaštitu broj:16-02/7-

PO- 04-1-383/06- Predmet-Analiza telefonskih listinga Dopis Tužilaštva BiH broj:T20 0 KT 0000589 10 – Nareba za vještačenje listinga – odlazno-dolaznih poziva I sadržaja sms poruka I očitanih podataka sa mobilnih telefonskih aparata I SIM kartica Tužilaštvo BiH broj: T 20 0 KT 0000 589 10 – Naredba za pretresanje mobilnih telefona I telefonskih SIM kartica od 06.01.2011. godine ederalna Uprava Policije broj:09-14/4-2- Očitavanje podataka sa mobilnih telefonskih aparata I SIM kartica, sa prilogom, mobilni telefoni Tužilaštvo BiH broj:T20 0 KT 0000 589 10 – Naredba za pretresanje mobilnih telefona I telefonskih SIM kaetica od 22.10.2010. godine,O čitavanje podataka sa mobilnih telefonskih uredjaja I GSM SIM kartica broj:09-14/4-130-1 od 20.10.2010. godine, sa priložima – mobilni telefoni i sim kartice Shematski prikaz telefonskih kontakata između broja:061620151 korisnika Z.T. I broja 066...korisnika XY, sačinjen na temelju izvještaja pregledu mobitela NOKIA 6300 imei Broj 35981....., Pretplatnički broj 061....Sud bih broj:S1 2K 002720 Krn(X-KRN-.10/1070) – Naredba od 16.03.2011. godine Sud BiH broj:S1 2 K 002720 10 Krn (X-KRN-10/1070) – Naredba od 16.03.2011. godine -TEL broj:1-02-ct-497-4/11-Podatci Sud BiH broj: S1 2K 002720 10 Krn (X-KRN-10/1070)- Naredba od 19.11.2010. godine M-TEL broj:1-02-CT-2140-2/10 – Podatci od 15.11.2010. godine Državna agencija za istrage I zaštitu broj:16-02/7-PO-04-1-383/06-Analiza telefonskih listinga Državna agencija za istrage I zaštitu – Analiza – Shematski prikaz ostvarenih telefonskih kontakata broja 066... sa brojem 033... I ... sa lokacijama Državna agencija za istrage I zaštitu – Analiza –Shematski prikaz ostvarenih telefonskih kontakata broja 066... sa brojem 033... I 1182 sa lokacijama A:W. razgovori R.M. – Ubistvo T. I A. Shematski prikaz ostvarenih telefonskih kontakata broja:066... korisnika R.M. sa brojem 033....sa lokacijom

Analizom svih provedenih dokaza, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, a potvrđeno i samim priznanjem optuženog, sud je nesporno utvrdio da svi provedeni dokazi potvrđuju u potpunosti izvršenje krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret.

U skladu sa naprijed navedenim, Sud je utvrdio da su u cjelosti ispunjene pretpostavke propisane članom 231. stav 6. ZKP BiH za prihvatanje zaključenog sporazuma, te je donešena takva odluka, nakon čega je održan pretres za izricanje krivično pravne sankcije.

Nakon izjašnjenja tužioca, optuženog i njegovog branioca, te nakon ocjene svih dokaza zasebno i u međusobnoj vezi, Sud je optuženog oglasio krivim za krivično djelo zloupotreba Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) KZ F BiH i Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) KZ F BiH, u vezi sa članom ocjenjujući da je optuženi isto djelo počinio s umišljajem (da je bio svjestan djela i htio njegovo izvršenje) i u stanju uračunljivosti.

6. Krivično pravna sankcija

Odlučujući o predloženoj krivičnopravnoj sankciji, Sud je kao naročito olakšavajuće okolnosti kod optuženog cijenio: otkrivanje zločinačke organizacije, priznanje da je

izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret (što je i rezultiralo zaključivanjem sporazuma o priznanju krivice sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, koja činjenica je doprinijela bržem i efikasnijem okončanju krivičnog postupka i smanjenju troškova), da je izrazio iskreno kajanje, kao i njegovu spremnost da svjedoči o svojim saznanjima u vezi počinjenja krivičnog djela od strane ove grupe. Naročito olakšavajuće okolnosti iznijelo je i Tužilaštvo u navodima na ročištu povodom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje, te navelo da je ponašanje optuženog S.D. kada je sam dobrovoljno u toku istrage izrazio spremnost za saradnju, te da je isti cijelosti pomogao rasvjetljavanju slučaja, da je saradnjom istog sa Tužilaštvom došlo do saznanja o mjestu izvršenja krivičnih djela, pokazivanjem mjesta zakopavanja nastradalih, kao i otkrivanje ostalih članova zločinačke organizacije, što je sve pomoglo da okonča istragu u ovom obimu.

Kao otežavajuću okolnost Sud cijenio raniju osuđivanost optuženog. Cijeneci sve naprijed navedeno, Sud je ocijenio da je izrečena krivičnopravna sankcija adekvatna učinjenom djelu i stepenu krivične odgovornosti optuženog, te da će se istom ostvariti svrha krivičnopravnih sankcija, kako prema optuženom, tako i prema ostalim potencijalnim počiniocima krivičnih djela, da ubuduće ne čine krivična djela, kako je i propisano članom 39. KZ BiH.

7. Pritvor

Na osnovu člana 56. KZ BiH u izrečenu zatvorsku kaznu optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru, počev od 17.03.2011. godine pa nadalje.

8. Troškovi krivičnog postupka

Na osnovu člana 188. stav 1., a u vezi sa članom 186. stav 2. ZKP-a BiH optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka čiji će iznos sud utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju relevantnih podataka.

ZAPISNIČAR
Ivana Petković

S U D I J A
Tatjana Kosović

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Žalba na izrečenu krivičnopravnu sankciju nije dozvoljena, dok se presuda iz drugih razloga može pobijati žalbom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja.